

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
-Odbor za ekonomiju, finansije i budžet-
Broj: 06-2/25-2/3
EPA 579 XXVIII
Podgorica, 18. jul 2025. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, sa 72. sjednice, održane 17. jula 2025. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ o razmatranju PREDLOGA ZAKONA O REVIZIJI

Odbor se, kroz uvodno obrazloženje predstavnika predlagača zakona, upoznao sa osnovnim razlozima za predlaganje izmjene postojeće legislative iz oblasti revizije. U tom smislu saopšteno je da su najvažnija područja reforme dalja usklađivanja sa legislativom EU, a odnose se na bolje definisanje sistema izadavanja licenci za ovlašćene revizore i dozvola za obavljanje revizije društvima za reviziju, uvođenje strožijih zahtjeva vezanih za nezavisnost ovlašćenih revizora i društava za reviziju, poboljšanje organizacionih zahtjeva revizorskih društava, unapređenje normi koje se odnose na sadržaj revizorskog izvještaja, povećanje uloge revizorskih odbora, dalje jačanje nadzora nad radom ovlašćenih revizora i društava za reviziju i uspostavljanje efikasnijeg sistema sankcionisanja. Konstatovano je da će se donošenjem novog Zakona o reviziji omogućiti poboljšanje teksta Zakona, preciznije definisanje svih odredbi, kao i lakše praćenje usaglašenosti Zakona sa eventualnim novim izmjenama EU direktiva iz oblasti revizije. Takođe, je ukazano da je donošenje novog zakonskog rješenja koje će biti usklađeno sa EU pravnom takovinom od izuzetnog značaja za proces pregovaranja i direktno je povezano sa zatvaranjem PP 6 - Privredno pravo, imajući u vidu da se četvrto završno mjerilo odnosi na oblasti računovodstvo i revizija.

U radu sjednice, u skladu sa članom 67 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore učestvovali su: **Rade Šćekić**, izvršni direktor Instituta računovođa i revizora Crne Gore i **Anastasija Boljević**, generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Predstavnica Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore iskazala je pozitivno mišljenje o predloženom zakonskom rješenju i ukazala da je od izuzetnog značaja za funkcionisanje cijele profesije, dok se predstavnik Instituta računovođa i revizora Crne Gore osvrnuo na pojedine nalaze i preporuke iz Izveštaja Svetske banke o poštovanju standarda i kodeksa, računovodstva i revizije (ROSC A&A). S tim u vezi, između ostalog, naglasio je postojanje preklapanja, praznina i protivrječnosti između Zakona o računovodstvu, Zakona o reviziji i Zakona o privrednim društvima i kao jedan od ključnih propusta istakao povjerene dodatne poslove Uredbom Vlade Crne Gore Institutu sertifikovanih računovođa, a koji ne proističu niti iz Zakona o računovodstvu, niti iz Zakona o reviziji.

Tokom rasprave ukazano je da se preciznijim propisivanjem odredbi ovog zakona smanjuje prostor za poreske utaje i bilo kakvo nelegalno poslovanje.

Takođe, postavljena su i pitanja koja su se odnosila na rok važenja sertifikata izdatih od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore i Instituta računovođa i revizora Crne Gore, prije donošenja ovog zakona, kao i vršenje monitoringa. S tim u vezi, ukazano je da u Srbiji postoji Komora ovlašćenih revizora i Komora ovlašćenih računovođa, kao strukovno udruženje, dok u Evropskoj uniji postoji Centralna profesionalna organizacija koja se bavi ovim pitanjem. Sugerisano je da ne smije postojati monopol kod izdavanja sertifikata za ovlašćenog revizora ili računovođu kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe.

U odnosu na član 42 Predloga zakona pojedini poslanici su iznijeli dileme da li se obaveza sticanja sertifikata odnosi samo na rukovodioca organizacione jedinice za unutrašnju reviziju ili na sve zaposlene u toj organizacionoj jedinici, kao i u pogledu predviđenog roka za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora, s obzirom na obavezu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Pored navedenog, pojedini poslanici su ukazali na potrebu izmjene roka za imenovanje revizorskog odbora, a koji je predviđen članom 72 Predloga zakona.

Odbor je, polazeći od rasprave, a u skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, odlučio sa sedam glasova „za“, da na Predlog zakona o reviziji podnese sljedeći

AMANDMAN

U članu 72 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „šest“.


Predstavnik predlagača zakona **prihvatio je** navedeni amandman, pa je Odbor konstatovao da je isti postao sastavni dio teksta Predloga zakona.

Tokom rasprave, na Odboru je bilo mišljenja da je potrebno dodatno razmotriti eventualno amandmansko djelovanje na član 42 Predloga zakona.

Na predlog zakona najavljeno je podnošenje amandmana.

Odbor je, nakon izjašnjavanja, sa sedam glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o reviziji.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanica Zdenka Popović.

 **PREDSJEDNIK ODBORA**
Boris Mugoša